



NLB Banka

**Izvještaj o objavljivanju podataka i
informacija NLB Banke d.d., Sarajevo na
dan 30.06.2025. godine**

Oktobar, 2025.



Sadržaj

1.	Vlasnička struktura i organi Banke	1
2.	Podaci i informacije koje se odnose na regulatorni kapital	12
3.	Podaci i informacije koje se odnose na kapitalne zahtjeve i adekvatnost kapitala	15
3.1.	Podaci, odnosno informacije koje se odnose na izloženost Banke kreditnom riziku	16
4.	Podaci i informacije koje se odnose na zaštitne slojeve kapitala	23
5.	Podaci i informacije koje se odnose na stopu finansijske poluge	23
6.	Podaci i informacije o ostalim stavkama podložnim brzom promjeni i onima kod kojih su zabilježene vrlo značajne promjene tokom izvještajnog perioda	24



Uvod

Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke (Službene Novine F BiH, broj 39/21- u daljem tekstu „Odluka“) i pripadajućim Uputstvom za objavljivanje podataka i informacija banke, Agencija za bankarstvo Federacije BiH je bliže propisala zahtjeve u pogledu sadržaja podataka i informacija koje je banka dužna da objavljuje češće od jednom godišnje.

Objava podataka i informacija Banke na dan 30.06.2025. odobrena je od strane Uprave Banke 21.10.2025. godine i od strane Nadzornog odbora Banke 04.11.2025. godine.

Banka objavljuje samo podatke i informacije koje su primjenjive na poslovanje Banke. Svi iznosi su iskazani u hiljadama KM, ukoliko nije drugačije navedeno, uz napomenu da se radi o nerevidiranim finansijskim podacima.

1. Vlasnička struktura i organi Banke

U skladu sa članom 4. Odluke Banka je u obavezi objaviti podatke i informacije koje se odnose na vlasničku strukturu i organe Banke.

Banka objavljuje spisak dioničara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu ili glasačkim pravima kako je to prikazano u sljedećoj tabeli:

Vlasnička struktura			
Red.br.	Ime i prezime/naziv dioničara koji imaju 5% ili više učešća u kapitalu (redoslijed po veličini učešća)	% učešća	
		Obične dionice	Prioritetne dionice
1.	Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana	97,31	0,03

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) Odluke, Banka objavljuje spisak članova Nadzornog Odbora (sa mandatnim periodom počev od 30.05.2021. godine do 29.05.2025. godine) i Uprave Banke (sa mandatnim periodom počev od 01.01.2025. godine do 31.12.2028. godine)sa slijedećim podacima:

Članovi Nadzornog Odbora Banke		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
		(ili lokacija na kojoj Banka isto objavljuje)
1.	Peter Andreas Burkhardt, predsjednik	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Daytonu, Ohio, SAD, MBA Program (1999. godina) - Univerzitet u Augsburgu, Njemačka, Škola poslovne administracije i ekonomije (1993.-1998. godina) RADNO ISKUSTVO: - Član Uprave Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Slovenija, odgovoran za područje rizika (CRO) – septembar 2013. – danas - Volksbank Hungary, Budimpešta, Mađarska, Direktor divizije za rizike, Juni 2012.- Juli 2013. godine - Volksbank International AG, Beč, Austrija, Savjetnik Uprave, Januar 2012. – maj 2012. godine - Volksbank Romania, Bukarešt, Rumunija, član Uprave odgovoran za finansije (CFO), Juni 2010. – Decembar 2011. godine - Volksbank BH Sarajevo, Bosna i Hercegovina, član Uprave/područje rizika i finansija (CRO/CFO), Septembar 2003. – Januar 2009. godine



		OSTALO: Iskusni stručnjak u oblasti bankarstva sa više od 30 godina radnog iskustva Od 2014. godine do danas, obavljao je funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, Upravnog odbora i Odbora direktora u više finansijskih institucija.
2.	Damir Kuder, zamjenik predsjednika	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Mariboru, Ekonomski fakultet – Magistar nauka (2004) - Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist (1997. godina) RADNO ISKUSTVO: - NLB d.d., Country Manager, BiH (Januar 2022 – danas) - NLB d.d., Savjetnik u Group Steering (Januar 2020 – Decembar 2021) - Član Uprave u NLB Banka Skopje (Januar 2011 – Januar 2020) - Direktor Centra za koordinaciju i kooperaciju između članica grupe NLB u NLB Tutunska Banka (Septembar 2009 – Decembar 2010) - Asistent Direktora Sektora za poslovanje sa privredom – Corporate (Septembar 2007 – Avgust 2009) - Savjetnik Uprave Banke u NLB Tutunska banka, Skopje (Januar 2006 – Septembar 2007) OSTALO: -preko 10 godina radnog iskustva na različitim menadžerskim pozicijama -18 godina radnog iskustva u oblasti bankarstva -obavljao je ili obavlja funkciju člana Nadzornog odbora u nekoliko članica NLB Grupe
3.	Andrej Lasič, član	OBRAZOVANJE: - Ekonomski fakultet,, Univerzitet u Ljubljani, diplomirani ekonomista (1997. godina) RADNO ISKUSTVO: - NLB d.d. Ljubljana, član Uprave odgovoran (CMO) za područje Corporate i Investicionog bankarstva (2022. - danas) - NLB d.d. Ljubljana, Pomoćnik Uprave, (2018. – 2022. godine) - NLB d.d. Ljubljana, Direktor Sektora ključnih klijenata (2013.- 2018. godine) - NLB d.d. Ljubljana, Pomoćnik Uprave, (februar 2013.-april 2013) - SBK d.d. Ljubljana, Zamjenik direktora podjela i direktor sektora ključnih klijenata (01april 2011.- januar 2013. godine) - SBK d.d., Ljubljana, Zamjenik Izvršnog direktora za pokriće ključnih klijenata/velike korporacije i Direktor sektora za velike korporacije (februar 2010 – mart 2011) - SBK d.d. Ljubljana, Direktor za pokriće ključnih klijenata/velike korporacije (oktobar 2004. – januar 2010. godine) OSTALO: Iskusni stručnjak za korporativno i investicijsko bankarstvo sa više od 24 godine radnog iskustva Obavljao je ili obavlja funkciju člana Nadzornog odbora u nekoliko članica NLB Grupe



4.	Ayda Šebić, nezavisni član	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (1978. godina) RADNO ISKUSTVO: - U mirovini od januara 2015. godine - Vođa odjela Pravo i Compliance u Sberbank BH d.d. (pravni sljednik Volksbank BH d.d.) (maj 2000 – decembar 2014) - Šef kabineta Generalnog direktora / Sekretar banke u Privrednoj banci Sarajevo, Udružena banka (1984 – 2000) OSTALO: - Bila je članica raznih stručnih organa tokom radnog angažmana
5.	Dino Osmanbegović, nezavisni član	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet Sarajevo, diplomirani ekonomista (1984. godina) RADNO ISKUSTVO: -Konsultant za bankarstvo u okviru projekata ispred Svjetske banke, Washington (World Bank, County Office Ukraine, Kyiv, u 2016 godini; World Bank, Country Office B&H, Sarajevo, u 2015 i 2013 godini; World Bank, Country Office in Kišnjevo, R. Moldavia, u 2015 godini) -Privredna banka d.d. Sarajevo, savjetnik Direktora Banke, (od augusta 2012. do oktobra 2012. godine) -Predsjednik Nadzornog odbora u Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo (2004. – 2011.) -Raiffeisen Bank BH d.d., Izvršni direktor, član Uprave, Zamjenik Predsjednika (novembar 1993. do mart 2011.) OSTALO: -dugogodišnje radno iskustvo u oblasti bankarstva -osnivač i član Upravnog odbora Udruženja banaka BiH i predsjedavajući Upravnog odbora (2009.)

Članovi Uprave Banke		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
		(ili lokacija na kojoj banka isto objavljuje)
1.	Lidija Žigić, Predsjednik Uprave	https://www.nlb-fbih.ba/o-banci/o-nama/uprava-i-nadzorni-odbor
2.	Jure Peljhan, Član Uprave	https://www.nlb-fbih.ba/o-banci/o-nama/uprava-i-nadzorni-odbor
3.	Igor Tutuš, Član Uprave	https://www.nlb-fbih.ba/o-banci/o-nama/uprava-i-nadzorni-odbor
4.	Berin Lakomica, Član Uprave	https://www.nlb-fbih.ba/o-banci/o-nama/uprava-i-nadzorni-odbor

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka b) Odluke, Banka objavljuje spisak članova Nadzornog Odbora (sa mandatnim periodom počev od 30.05.2025. godine do 29.05.2029. godine) sa slijedećim podacima:

Članovi Nadzornog Odbora Banke		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
		(ili lokacija na kojoj Banka isto objavljuje)
1.	Peter Andreas Burkhardt, predsjednik	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Daytonu, Ohio, SAD, MBA Program (1999. godina)



		- Univerzitet u Augsburgu, Njemačka, Škola poslovne administracije i ekonomije (1993.-1998. godina) RADNO ISKUSTVO: - Član Uprave Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Slovenija, odgovoran za područje rizika (CRO) – septembar 2013. – danas - Volksbank Hungary, Budimpešta, Mađarska, Direktor divizije za rizike, Juni 2012.- Juli 2013. godine - Volksbank International AG, Beč, Austrija, Savjetnik Uprave, Januar 2012. – maj 2012. godine - Volksbank Romania, Bukarešt, Rumunija, član Uprave odgovoran za finansije (CFO), Juni 2010. – Decembar 2011. godine - Volksbank BH Sarajevo, Bosna i Hercegovina, član Uprave/područje rizika i finansija (CRO/CFO), Septembar 2003. – Januar 2009. Godine OSTALO: Iskusni stručnjak u oblasti bankarstva sa više od 30 godina radnog iskustva Od 2014. godine do danas, obavljao je funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, Upravnog odbora i Odbora direktora u više finansijskih institucija.
2.	Damir Kuder, zamjenik predsjednika	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Mariboru, Ekonomski fakultet – Magistar nauka (2004) - Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist (1997. godina) RADNO ISKUSTVO: - NLB d.d., Country Manager, BiH (Januar 2022 – danas) - NLB d.d., Savjetnik u Group Steering (Januar 2020 – Decembar 2021) - Član Uprave u NLB Banka Skopje (Januar 2011 – Januar 2020) - Direktor Centra za koordinaciju i kooperaciju između članica grupe NLB u NLB Tutunska Banka (Septembar 2009 – Decembar 2010) - Asistent Direktora Sektora za poslovanje sa privredom – Corporate (Septembar 2007 – Avgust 2009) - Savjetnik Uprave Banke u NLB Tutunska banka, Skopje (Januar 2006 – Septembar 2007) OSTALO: - preko 10 godina radnog iskustva na različitim menadžerskim pozicijama - 18 godina radnog iskustva u oblasti bankarstva - obavljao je ili obavlja funkciju člana Nadzornog odbora u nekoliko članica NLB Grupe



3.	Andrej Meža član	OBRAZOVANJE: Univerziteti diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet (1996. godina) RADNO ISKUSTVO: 01/02/2019 -trenutno Ljubljana, Slovenija Direktor operacija malih i srednjih preduzeća NLB banka d.d. 01.01.2015 - 01.02.2019 Ljubljana, Slovenija Direktor investicionog bankarstva, NLB banka d.d. 01.09.2008 - 01.01.2015 Ljubljana, Slovenija Direktor prodaje, NLB banka d.d. 01.01.2004 - 01.09.2008 Ljubljana, Slovenija Direktor trezora SKB banke 01.09.1997 - 31.12.2003 Ljubljana, Slovenija Devizni trgovac Banka Societe Generale OSTALO: Finansijski stručnjak, tokom svoje karijere zaposlen u domaćim i stranim bankama, stručnjak za finansijska tržišta, korporativno i investiciono bankarstvo.
4.	Damjana Lavrič član	OBRAZOVANJE: Univerziteti diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Ljubljana (2002. godina) Magistar nauka, Ekonomski fakultet Ljubljana (2010. godina) RADNO ISKUSTVO: NLB d.d. Banka, Finansijska tržišta, Zamjenik direktora sektora (B-1,5). Rukovodilac odjeljenja dugoročno zaduživanje -(B-2) (mart 2024.-danas) Rukovodilac odjeljenja dugoročno zaduživanje -(B-2) (mart 2024.-danas) NLB d.d. Banka, Rukovodilac odjeljenja dugoročno zaduživanje -(B-2) (2015.-2024.) NLB d.d. Banka, Tržišta društничkog kapitala, zamjenik direktora sektora (B-1,5) (2011.-2015.) NLB d.d. Banka, Finansijske institucije, Područni menadžer/Viši menadžer područja (2002.-2011.) OSTALO: Stručnost u bankarstvu u oblasti operacija na finansijskim tržištima, upravljanja rizicima i kapitalom, finansijskog planiranja i održivosti (ESG).



5.	Simon Steinman, član	OBRAZOVANJE: MBA, Executive MBA program na Cotrugli Business School Master of Business Administration, Zagreb, R. Hrvatska, (2013. godine) Univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomski fakultet u Ljubljani, Slovenija, (2005. godine) RADNO ISKUSTVO: NLB d.d., Asistent Uprave, Vodeći centar za izvrsnost i inovacije platnog prometa NLB grupe, odgovoran za implementaciju linije kompetencija za plaćanja i kartice NLB Grupe za plaćanje, implementaciju strateških inicijativa za grupna plaćanja i nove inovativne poslovne modele (2024-danas) NLB d.d., Asistent Uprave, pomoćnik člana uprave u oblasti plaćanja i inovacija, odgovoran za implementaciju strategije plaćanja u NLB grupi i oživljavanje novih poslovnih modela/proizvoda (2022-2024) Mbills d.o.o. Vlasnik proizvoda / zamjenik direktora (2015-2022) Menadžer proizvoda za stanovništvo (2010-2015) UniCredit Banka Slovenija- Šef platnog prometa (2008-2010) UniCredit Banka Slovenija- Šef tehnološke grupe / tehnolog (2005-2008) OSTALO: dobitnik executive MBA stipendije, Fintech mentor i zagovornik
6.	Ayda Šebić, nezavisni član	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet (1978. godina) RADNO ISKUSTVO: - U mirovini od januara 2015. godine - Vođa odjela Pravo i Compliance u Sberbank BH d.d. (pravni sljednik Volksbank BH d.d.) (maj 2000 – decembar 2014) - Šef kabineta Generalnog direktora / Sekretar banke u Privrednoj banci Sarajevo, Udružena banka (1984 – 2000) OSTALO: - Bila je članica raznih stručnih organa tokom radnog angažmana
7.	Selma Omić, nezavisni član	OBRAZOVANJE: Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, (1991.) Magistar menadžmenta, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, (2012.) RADNO ISKUSTVO: Pomoćnik direktora za ekonomske poslove i operacije, Energoinvest d.d. Sarajevo (2024 – trenutno) Član Uprave (COO), Addiko Bank d.d. Sarajevo (10/2016 - 02/2023) Direktor područja Operacije, Sberbank BH d.d. Sarajevo (08/2013 - 09/2016) Direktor sektora Operacije, Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, Menadžer za Operacije na nivou obje HAA Banke u BiH (na osnovu prokure u HAAB Banja Luka) (12/2011- 07/2013) Direktor sektora Operacije, Sparkasse Bank d.d. Sarajevo (07/2007 - 11/2011)



		Zamjenik direktora Direkcije bankarske operative i voditelj Odjela dokumentarnih poslova, HVB CentraL profit Bank d.d. Sarajevo (10/2004- 06/2007) Pomoćnik direktora Direkcije bankarske Operative, Central Profit Banka d.d. Sarajevo (04/2003 - 09/2004) Voditelj Odjela platnog prometa, Central Profit Banka d.d. Sarajevo (10/2002 03/2003) Voditelj Odjela međunarodnog platnog prometa, Central Profit Banka d.d. Sarajevo (03/2000 - 09/2002) Viši stručni saradnik u Direkciji bankarske operative, Central Profit Banka d.d. Sarajevo (04/1997 -02/2000) OSTALO: - višegodišnje radno iskustvo u oblasti bankarstva. Aktivno učešće u više Lokalnih i međunarodnih seminara i treninga na teme platnog prometa, dokumentarnih poslova, menadžmenta i slično u organizaciji lokalnih ili međunarodnih organizacija (CBBiH, UBBiH, IEDC Bled, Ministarstvo spoljnih poslova Egipta, NLB Ljubljana, BA-CAVienna, BCI Genoa, itd.), Mentorica, Ženska Mentorska Mreža Program u organizaciji Addiko Bank Sarajevo i Deloitte BiH i drugo.
--	--	---

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka c) Odluke, Banka objavljuje broj direktorskih funkcija članova Nadzornog Odbora (prethodni saziv Nadzornog odbora sa mandatom počev od 30.05.2021. godine do 29.05.2025. godine) , sa podacima na dan 29.05.2025. godine i Uprave Banke:

Red.br.	Ime i prezime člana Nadzornog odbora ili Uprave Banke	Broj izvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Broj neizvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Od toga broj izvršnih direktorskih funkcija u grupi	Od toga broj neizvršnih direktorskih funkcija u grupi	Broj direktorskih funkcija u institucijama čija je glavna poslovna aktivnost neprofitne prirode
1.	Peter Andreas Burkhardt, predsjednik	1	3	1	3	0
2.	Damir Kuder, zamjenik predsjednika	1	2	1	2	0
3.	Andrej Lasić, član	1	1	1	1	0
4.	Ayda Šebić, nezavisni član	0	1	0	1	0
5.	Dino Osmanbegović, nezavisni član	1	1	0	1	0
6.	Lidija Žigić Predsjednik uprave	2	0	1	0	2
7.	Jure Peljhan Član uprave	2	0	1	0	1
8.	Igor Tutuš Član uprave	1	0	1	0	0
9.	Berin Lakomica Član uprave	1	0	1	0	0



U skladu sa članom 4. stav (1) tačka c) Odluke, Banka objavljuje broj direktorskih funkcija članova Nadzornog Odbora (novi saziv Nadzornog odbora sa mandatom počev od 30.05.2025. godine do 29.05.2029. godine i to za period počev od 30.05.2025. godine do 30.06.2025. godine

Red.b r.	Ime i prezime člana Nadzornog odbora ili Uprave Banke	Broj izvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Broj neizvršnih direktorskih funkcija (apsolutno)	Od toga broj izvršnih direktorskih funkcija u grupi	Od toga broj neizvršnih direktorskih funkcija u grupi	Broj direktorskih funkcija u institucijama čija je glavna poslovna aktivnost neprofitne prirode
1.	Peter Andreas Burkhardt, predsjednik	1	2	1	2	0
2.	Damir Kuder, zamjenik predsjednika	1	2	1	2	0
3.	Andrej Meža, član	0	1	0	1	0
4.	Damjana Lavrič, član	0	1	0	1	0
5.	Simon Steinman, član	0	1	0	1	0
6.	Ayda Šebić, nezavisni član	0	1	0	1	0
7.	Selma Omić, nezavisni član	1	1	0	1	0

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka d) Odluke, Banka objavljuje osnovne informacije o politikama za izbor i procjenu članova Nadzornog Odbora i Uprave Banke.

Politikama Banke je regulisan izbor i procjena ispunjavanja uslova predloženih i izabranih, odnosno imenovanih članova Nadzornog odbora i članova Uprave Banke, u smislu dobrog ugleda, adekvatnih kvalifikacija i dovoljnog iskustva za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i Uprave Banke. Procjena ispunjavanja uslova vrši se na osnovu dokumentacije prikupljene od strane stručnih službi Banke i priprema materijala koji predstavlja osnov za donošenje odluke o primjerenosti od strane nadležnog organa Banke.

Banka ima odgovornost za obavljanje inicijalne, redovne godišnje i kontinuirane procjene ispunjavanja uslova za članove organa Banke.

Nadzorni odbor Banke jednom godišnje vrši samoprocjenu adekvatne popunjenosti i aktivnosti Nadzornog odbora, rada Nadzornog odbora kao cjeline i rada pojedinačnih članova, potencijalnih sukoba interesa pojedinačnih članova nadzornog odbora, funkcionisanja svojih odbora i saradnje sa Upravom Banke, u skladu sa Odlukom o sistemu internog upravljanja u banci (Službene novine Federacije BiH, br. 39/21, 35/25)

Banka je dužna da izvještava Agenciju o rezultatima procjene.

Dodatno, Skupština Banke najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju sa detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora Banke, Uprave Banke i višeg rukovodstva, kao i o svim ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica koja su povezana sa tim članovima čija je posljedica imovinska korist za ta lica, kao i prijedlog Nadzornog odbora Banke o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za narednu godinu.



U pogledu pitanja i materije koja su u nadležnosti Nadzornog odbora, isti odlučuje na sjednicama koje mogu biti redovne, vanredne ili korespondentne prirode, a koje se održavaju u skladu sa uslovima i rokovima propisanim važećim pravnim normama.

Redovne sjednice Nadzornog odbora Banke održavaju se najmanje jednom tromjesečno, a u sjedištu Banke najmanje jednom godišnje.

Sadržaj materijala koji su predmet izvještavanja i razmatranja na navedenim sjednicama, pripremaju nadležne organizacione jedinice, ovisno od prirode sadržaja istih, koje potom u skladu sa nadležnostima određenim pozitivnim pravnim propisima, utvrđuje Uprava Banke i/ili nadležni odbor unutar Banke, te iste proslijeđuje Nadzornom odboru na razmatranje i odlučivanje.

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka e) Odluke, Banka objavljuje članove Odbora za reviziju i njihove kratke biografije:

Članovi Odbora za reviziju		
Red. br.	Ime i prezime	Kratka biografija
		(ili lokacija na kojoj banka isto objavljuje)
1.	Andreja Golubić, predsjednik	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet – magistar nauka (2013. godina) - Univerzitet u Mariboru, Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomista (2004. godina) RADNO ISKUSTVO: - Zamjenik generalnog direktora za kontroling NLB d.d., Ljubljana (2019 – danas), - Direktor računovodstva NLB Grupe (2014-2019), - Odgovorna za IFRS izvještavanje i usklađenost (2010-2014) - Grupno izvještavanje Unicredit banka Slovenija d.d. (2006 – 2010) OSTALO: - Obavljala je ili obavlja funkciju člana odbora za reviziju u nekoliko članica NLB Grupe - Odgovorna za provedbu IFRS 9 u bankama članicama NLB Grupe
2.	Polona Kurtevski, član	OBRAZOVANJE: - Univerzitet u Ljubljani, Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomista (1994. godina) RADNO ISKUSTVO: - Koordinator CRO segmenta u Upravljanju NLB Grupom (juni 2019 – danas) - Glavni interni revizor u NLB d.d., Ljubljana (septembar 2003 – april 2019) - Viši interni revizor u NLB d.d., Ljubljana (septembar 2002 – septembar 2003) OSTALO: - Obavljala je ili obavlja funkciju člana odbora za reviziju u nekoliko članica NLB Grupe - Certificirani računovođa - Certificirani član nadzornih odbora, Asocijacija nadzornika Slovenije



3.	Mirko Ilić, član	OBRAZOVANJE: - diplomirani ekonomista, Tehnička vojna akademija Beograd, septembar 1995. septembar 2000. Godine RADNO ISKUSTVO: - partner u reviziji i osiguranju, BDO d.o.o. Banja Luka, oktobar 2021. godine – danas - partner u reviziji i osiguranju, Deloitte d.o.o. Banja Luka, Juni 2017. – oktobar 2021. godine - direktor u reviziji i osiguranju, Deloitte d.o.o. Banja Luka, Septembar 2014. – Maj 2017. godine - viši menadžer u reviziji, Deloitte d.o.o. Banja Luka, Septembar 2009. – august 2014. godine OSTALO: - certificirani procjenitelj, ovlašteni revizor, certificirani računovođa
----	------------------	---

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka f) Odluke, Banka objavljuje članove odbora koje je u skladu sa zakonskim propisima osnovao nadzorni odbor kao i učestalost zasjedanja tih odbora

Članovi odbora Nadzornog odbora, ukoliko su osnovani u Banci		
Odbor za imenovanja		Učestalost zasjedanja
1.	Damir Kuder, predsjednik	po potrebi
2.	Peter Andreas Burkhardt, član	
3.	Ayda Šebić, član	
Odbor za naknade		Učestalost zasjedanja
1.	Ayda Šebić, predsjednik	po potrebi
2.	Damir Kuder, član	
3.	Andrej Lasič, član	
Odbor za rizike		Učestalost zasjedanja
1.	Dino Osmanbegović, predsjednik	kvartalno
2.	Peter Andreas Burkhardt, član	
3.	Damir Kuder, član	

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka f) Odluke, Banka objavljuje članove odbora koje je u skladu sa zakonskim propisima osnovao nadzorni odbor kao i učestalost zasjedanja tih odbora (novi saziv odbora Nadzornog odbora) sa mandatom počev od 30.05.2025. godine do 29.05.2029. godine):

Članovi odbora Nadzornog odbora, ukoliko su osnovani u Banci		
Odbor za imenovanja		Učestalost zasjedanja
1.	Damir Kuder, predsjednik	po potrebi
2.	Peter Andreas Burkhardt, član	
3.	Ayda Šebić, član	
4.	Simon Steinman, član	
Odbor za naknade		Učestalost zasjedanja
1.	Ayda Šebić, predsjednik	po potrebi



2.	Damir Kuder, član	
3.	Andrej Meža, član	
4.	Selma Omić, član	
Odbor za rizike		Učestalost zasjedanja
1.	Selma Omić, predsjednik	kvartalno
2.	Peter Andreas Burkhardt, član	
3.	Andrej Meža, član	
4.	Damjana Lavrič, član	

U skladu sa članom 4. stav (1) tačka g) i h) Odluke, Banka objavljuje osnovne informacije o načinu organizovanja funkcije interne revizije i rukovodioca interne revizije i navodi naziv imenovanog društva za reviziju finansijskih izvještaja.

Odjel za internu reviziju je organizovan kao samostalna organizaciona jedinica, nezavisna od Uprave Banke i odgovorna direktno Odboru za reviziju i Nadzornom odboru Banke. Nadzorni odbor Banke je uspostavio i organizovao nezavisnu funkciju interne revizije čiji je cilj uvećanje vrijednosti i unapređenje poslovanja Banke, kroz savjete i procjene u oblastima upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i upravljanja organizacijom.

Način rada interne revizije regulisan je Politikom - Poveljom kontrolne funkcije interne revizije u NLB Banci d.d., Sarajevo (posljednja prečišćena verzija akta usvojena je od strane Nadzornog odbora Banke 16. decembra 2024. godine), a koji je usklađen sa Zakonom o bankama FBiH, Odlukom o sistemu internog upravljanja u Banci, izdatom od strane Agencije za bankarstvo FBiH i standardima NLB d.d. Ljubljana. Područje rada interne revizije definira se na osnovu Plana rada interne revizije.

Priručnikom za interno revidiranje (posljednja prečišćena verzija akta usvojena je od strane Nadzornog odbora Banke 16. decembra 2024. godine) je detaljno definisan rad Odjela za internu reviziju, odnosno način analize i ocjenjivanja rizika, planiranja rada, izvođenja revizija, oblikovanja revizijskih izvještaja, izvještavanje o radu, vođenja registra i evidencija, te saradnja sa eksternim institucijama i NLB d.d. Ljubljana.

Kontrolna funkcija Interna revizija sprovodi nepristrasnu, nezavisnu, stalnu i sveobuhvatnu kontrolu nad poslovanjem Banke, te svojim nezavisnim i objektivnim uvjerenjem zasnovanim na procjeni rizika doprinosi implementiranju ciljeva Banke i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizicima, sistema internih kontrola i upravljanja Bankom. Ocjene kvaliteta i efikasnosti internih kontrola, uključujući procjenu sistema upravljanja rizicima i procesima, dostavljaju se Upravi Banke, Odboru za reviziju i Nadzornom odboru, kao i revidiranim organizacionim dijelovima Banke u vidu revizijskih izvještaja.

Interna revizija obavlja redovne revizije poslovanja Banke na osnovu usvojenog godišnjeg plana, kao i vanredne revizije koje se mogu zahtijevati od strane Uprave, Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju, Glavnog internog revizora po svom vlastitom nahođenju ili na inicijativu kompetentnog tijela NLB Grupe. Interna revizija, između ostalog, na godišnjoj osnovi vrši revidiranje kreditnog, operativnog (uključujući i rizik eksternalizacije) i rizika likvidnosti, te u skladu sa zahtjevom regulatora vrši jednom godišnje ocjenu strategija, politika i postupaka Banke.

Unutar ove kontrolne funkcije raspoloživost kadrovskih resursa i kompetentnih znanja je na zadovoljavajućem nivou. Odjel za internu reviziju na 30.06.2025.godine broji sedam zaposlenika. Glavni interni revizor Banke na izvještajni datum 30.06.2025.godine je Sanela Pušina, dok je od 01.08.2025.godine za Glavnog internog revizora Banke imenovan Kerim Hadžihasanović.

Eksterni revizor Banke za 2025. godinu je KMPG B-H d.o.o., sa sjedištem u Sarajevu na adresi Zmaja od Bosne 7-7A.



2. Podaci i informacije koje se odnose na regulatorni kapital

Podaci odnosno informacije koje se odnose na kapital

Kapital Banci treba da obezbijedi potrebne izvore za redovne aktivnosti, pokriće preuzetog i potencijalnog rizika, upotpunjavanje ukupnog poslovanja, širenje obima poslovanja Banke i finansiranje nekamatonske aktive, jačanje povjerenja javnosti i klijenata u stanje i položaj Banke, osiguranje kapaciteta za opsluživanje kreditnih potreba komitenata i obezbjeđenje Banke od neočekivanih gubitaka.

Upravljanje kapitalom u Banci definisano je kroz Program i politike za upravljanje kapitalom NLB Banke d.d., Sarajevo, koji utvrđuje Uprava Banke, a donosi Nadzorni odbor Banke.

Postavljene ciljeve u pogledu kapitala, Banka ostvaruje putem Plana i programa za održavanje adekvatnog kapitala koji utvrđuje Nadzorni odbor Banke, a donosi Skupština Banke.

Cilj upravljanja kapitalom je obezbjeđenje i održavanje optimalnog obima, strukture i izvora kapitala tako da je omogućeno:

- ispunjavanje svih zakonskih (regulatornih) zahtjeva;
- pokriće svih rizika preuzetih u poslovanju Banke;
- neometano ostvarivanje strateških ciljeva Banke i
- postizanje optimalnog povrata na kapital prema dioničarima.

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata uključenih u obračun regulatornog kapitala

Minimalni zahtjevi u pogledu visine dioničkog kapitala, zakonskih rezervi, regulatornog kapitala i stopa kapitala Banke definisani su Zakonom o bankama, Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o izračunavanju kapitala banke Agencije za bankarstvo Federacije BiH i drugim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Regulatorni kapital predstavlja zbir osnovnog i dopunskog kapitala, nakon regulatornih usklađivanja pri čemu:

- Osnovni kapital Banke (T1) predstavlja zbir stavki redovnog osnovnog kapitala nakon regulatornih usklađivanja i stavki dodatnog osnovnog kapitala nakon regulatornih usklađivanja.
- Dopunski kapital Banke (T2) je zbir instrumenata kapitala, subordinisanih dugova i drugih stavki dopunskog kapitala nakon umanjenja za regulatorna usklađivanja, koji ne može biti veći od jedne trećine osnovnog kapitala.

Regulatorni kapital Banke sastoji se od redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala:

- Redovni osnovni kapital čine:
 - dionički kapital (redovne dionice);
 - zadržana dobit;
 - akumulirana ostala sveobuhvatna dobit i
 - rezerve kapitala.

Odbitnu stavku od redovnog osnovnog kapitala čine nematerijalna imovina uz izuzetak bonitetno vrednovane imovine i odgođena porezna imovina, koja proizilazi iz privremenih razlika.

- Dodatni osnovni kapital čini subordinisani kredit, koji ima karakteristike instrumenta kapitala (Additional Tier 1).
- Dopunski kapital čine trajne prioritetne kumulativne dionice i subordinisani dug.

U skladu sa članom 8. stav (1) tačka a) Odluke, Banka objavljuje iznos regulatornog kapitala banke, kao i iznos redovnog osnovnog kapitala, dodatnog osnovnog kapitala i dopunskog kapitala, kako slijedi



Red.br.	Kapital	Iznos (u 000)
1.	REGULATORNI KAPITAL	245.256
1.1	OSNOVNI KAPITAL	208.690
1.1.1	REDOVNI OSNOVNI KAPITAL	189.200
1.1.1.1	Instrumenti kapitala koji se priznaju kao redovni osnovni kapital	53.580
1.1.1.2	Zadržana dobit	63.835
1.1.1.3	Akumulirana ostala sveobuhvatna dobit	-454
1.1.1.4	Ostale rezerve	75.106
1.1.1.5	(-) Ostala nematerijalna imovina	-760
1.1.1.6	(-) Odgođena porezna imovina koja se može odbiti i koja ovisi o budućoj profitabilnosti i proizilazi iz privremenih razlika	-2.107
1.1.2	DODATNI OSNOVNI KAPITAL	19.490
1.2	DOPUNSKI KAPITAL	36.566
1.2.1	Instrumenti kapitala i subordinisani dugovi koji se priznaju kao dopunski kapital	36.566

U skladu sa članom 8. stav (1) tačka b) Odluke, Banka objavljuje opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata koji se uključuju u obračun regulatornog kapitala kako slijedi:

Opis osnovnih karakteristika finansijskih instrumenata			
Red. br.	Stavka	Instrument redovnog osnovnog kapitala	Instrument dopunskog kapitala
1.	Emitent	NLB Banka d.d., Sarajevo	NLB Banka d.d., Sarajevo
1.1.	Jedinstvena oznaka	BATZLBRK2004	BATZLBPK2006
	Tretman u skladu sa regulatornim okvirom		
2.	Priznat na pojedinačnoj / konsolidovanoj osnovi	Pojedinačna osnova	Pojedinačna osnova
3.	Vrsta instrumenta	Redovne dionice	Kumulativne prioritetne dionice
4.	Iznos koji se priznaje za potrebe izračunavanja regulatornog kapitala u hiljadama KM, sa stanjem na dan posljednjeg izvještavanja	53.580 hiljada KM	25 hiljada KM
5.	Nominalni iznos instrumenta	140 KM	140 KM
5.1.	Emisiona cijena	140 KM	140 KM
5.2.	Otkupna cijena	-	-
6.	Računovodstvena klasifikacija	Dionički kapital	Dionički kapital
7.	Datum izdavanja instrumenta	13.07.2001.	04.07.2001.
8.	Instrument sa datumom dospjeća ili instrument bez datuma dospjeća	Bez dospjeća	Bez dospjeća
8.1.	Inicijalni datum dospjeća	Bez dospjeća	Bez dospjeća
9.	Opcija kupovine od strane emitenta	Da	Da
9.1.	Prvi datum aktiviranja opcije kupovine, uslovni datum aktiviranja opcije kupovine i otkupna vrijednost	-	-
9.2.	Naknadni datum aktiviranja opcije kupovine (ako je primjenjivo)	-	-
	Kuponi/dividende		
10.	Fiksna ili promjenljiva dividenda/kupon	Promjenjiva	Promjenjiva
11.	Kuponska stopa i povezani indeksi	-	-
12.	Postojanje mehanizma obaveznog otkazivanja dividende	-	Da
13.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog prava u vezi sa vremenom isplate dividendi/kupona	Puno diskreciono pravo	Bez diskrecionog prava
13.1.	Puno diskreciono pravo, djelimično diskreciono pravo ili bez diskrecionog	Puno diskreciono pravo	Bez diskrecionog prava



	prava u vezi sa iznosom dividendi/kupona		
14.	Mogućnost povećanja prinosa ili drugih podsticaja za otkup	Ne	Ne
15.	Nekumulativne ili kumulativne dividende/kuponi	Nekumulativne	Kumulativne
16.	Konvertibilan ili nekonvertibilan instrument	Nekonvertibilan	Konvertibilan
17.	Ako je konvertibilan, uslovi pod kojima može doći do konverzije	-	-Odobrenje FBA -Odluka Skupštine Banke u skladu sa zakonskim propisima
18.	Ako je konvertibilan djelimično ili u cijelosti	-	U cijelosti
19.	Ako se može konvertovati, stopa konverzije	-	-
20.	Ako je konvertibilna, obavezna ili dobrovoljna konverzija	-	Opcija emitenta
21.	Ako je konvertibilan, instrument u koji se konvertuje	-	Redovne dionice
22.	Ako je konvertibilan, emitent instrumenta u koji se konvertuje	-	NLB Banka d.d., Sarajevo
23.	Mogućnost smanjenja vrijednosti	Ne	Ne
24.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, uslovi pod kojima može doći do smanjenja vrijednosti	-	-
25.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, djelimično ili u cijelosti	-	-
26.	Ako postoji mogućnost smanjenja vrijednosti, trajno ili privremeno	-	-
27.	Ako je smanjenje vrijednosti privremeno, opis mehanizama povećanja vrijednosti	-	-
28.	Vrsta instrumenta koji će se u slučaju likvidacije ili stečaja isplatiti neposredno prije navedenog instrumenta	Kumulativne prioritetne dionice	-
29.	Neusklađene karakteristike konvertovanih instrumenata	Ne	Ne
30.	Ako postoje, navesti neusklađene karakteristike	-	-

Dioničari Banke imaju pravo na isplatu dividende u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima, kojima je regulisana isplata dividende.

Banka zadržava puno diskreciono pravo, u vezi sa vremenom i iznosom, u slučaju isplate dividendi na obične dionice i može zadržati pravo otkazivanja dividende u slučajevima kada postoje smjernice Agencije za bankarstvo Federacije BiH ili poslovni interes Banke.

U slučaju prioriternih dionica, Banka nema pravo obustaviti isplatu dividende osim kada postoje smjernice Agencije za bankarstvo Federacije BiH i u slučaju kada je ugrožena njena solventnost. Banka je obavezna isplatiti dividendu na osnovu prioriternih dionica u slučaju kada su rezerve iz dobiti iznad propisanog minimuma, koji je definisan Zakonom o dioničkim društvima. Ukoliko se ne isplati dividenda na prioritetne dionice u toku jedne godine, neisplaćeni dio se prenosi i kumulativno isplaćuje u narednoj godini.

Odluka o isplati dividende se donosi na Skupštini Banke prilikom donošenja Odluke o raspodjeli dobiti za svaku poslovnu godinu.

Politika dividendi je definisana Programom i politikom za upravljanjem kapitalom NLB Banke d.d., Sarajevo.



3. Podaci i informacije koje se odnose na kapitalne zahtjeve i adekvatnost kapitala

U skladu sa članom 9. Odluke, Banka objavljuje podatke koji se odnose na kapitalne zahtjeve za sljedeće vrste rizika, koji su primjenjivi na poslovanje Banke:

- a) Kreditni rizik prema standardizovanom pristupu za svaku kategoriju izloženosti;
- b) Devizni rizik i
- c) Operativni rizik prema jednostavnom pristupu odnosno pristupu osnovnog pokazatelja.

U skladu sa zahtjevima istoga člana, Banka objavljuje i sljedeće stope kapitala:

- a) Stopu redovnog osnovnog kapitala;
- b) Stopu osnovnog kapitala, te
- c) Stopu regulatornog kapitala.

Banka, u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke (Službene novine FBiH, broj: 98/23), te supervizorskim pregledom i procjenom, u svakom trenutku treba ispunjavati sljedeći minimum kapitalnih zahtjeva:

- a) Stopu redovnog osnovnog kapitala od 7,50% (CET1 stopa), kao odnos redovnog osnovnog kapitala i ukupnog iznosa izloženosti riziku,
- b) Stopu osnovnog kapitala od 9,75% (T1 stopa), kao odnos osnovnog kapitala i ukupnog iznosa izloženosti riziku i
- c) Stopu regulatornog kapitala od 12,75%, kao odnos regulatornog kapitala i ukupnog iznosa izloženosti riziku.

U narednoj tabeli su prikazani podaci, koji se odnose na kapitalne zahtjeve, te stope kapitala:

Adekvatnost kapitala			
Red. br.	Stavka	Iznos izloženosti ponderisan rizikom (u 000)	Kapitalni zahtjevi (u 000)
1.	Izloženosti prema centralnim vladama ili centralnim bankama	-	-
2.	Izloženosti prema regionalnim vladama ili lokalnim vlastima	12.859	1.305
3.	Izloženosti prema subjektima javnog sektora	83	14
4.	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	-	-
5.	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	-	-
6.	Izloženosti prema institucijama	33.280	3.331
7.	Izloženosti prema privrednim društvima	318.526	38.780
8.	Izloženosti prema stanovništvu	533.893	62.579
9.	Izloženosti osigurane nekretninama	277.160	31.256
10.	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	7.931	991
11.	Visokorizične izloženosti	24.626	3.233
12.	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	-	-
13.	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	-	-
14.	Izloženosti u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	-	-



15.	Izloženosti na osnovu vlasničkih ulaganja	119	14
16.	Ostale izloženosti	33.194	4.334
17.	Ukupni kapitalni zahtjev za kreditni rizik		145.837
18.	Kapitalni zahtjevi za iznos namirenja/isporuke		-
19.	Kapitalni zahtjevi za tržišne rizike		
19.1	Kapitalni zahtjevi za specifični i opći rizik pozicije po osnovu dužničkih i vlasničkih instrumenata		-
19.2	Kapitalni zahtjevi za velike izloženosti koje proizilaze iz stavki u knjizi trgovanja		-
19.3	Kapitalni zahtjevi za devizni rizik		
19.4	Kapitalni zahtjevi za robni rizik		-
20.	Kapitalni zahtjev za operativni rizik		10.998
21.	Stopa redovnog osnovnog kapitala	14,19%	
22.	Stopa osnovnog kapitala	15,65%	
23.	Stopa regulatornog kapitala	18,39%	

3.1. Podaci, odnosno informacije koje se odnose na izloženost Banke kreditnom riziku

a) Primjenjena definicija izloženosti u statusu neizmirenja obaveza

Status neizmirenja obaveza utvrđen je na nivou svih potraživanja prema jednom dužniku, a postoji kada je ispunjen bilo koji od sljedećih uslova:

- 1) dužnik kasni sa otplatom dospjelih obaveza prema Banci duže od 90 dana u materijalno značajnom iznosu, osim u slučaju da Banka dokaže da je kašnjenje nastalo zbog tehničke greške;
- 2) Banka smatra izvjesnim da dužnik neće u potpunosti izmiriti svoje obaveze prema Banci, njenom matičnom društvu ili bilo kojem od njenih zavisnih društava pravnog lica ne uzimajući u obzir mogućnost naplate iz kolaterala (engl. Unlikelihood to pay - UTP).

Pod materijalno značajnim iznosom podrazumijevaju se ukupna dospjela potraživanja od:

- fizičkog lica u iznosu većem od 200 KM i 1% ukupne bilansne izloženosti dužnika;
- pravnog lica u iznosu većem od 1.000 KM i 1% ukupne bilansne izloženosti dužnika.

Brojač dana kašnjenja uključuje se na datum kada ukupna dospjela potraživanja od tog dužnika pređu materijalno značajan iznos, a isključuje kada se ukupna potraživanja spuste ispod tog nivoa.

Pri tome, brojanje dana kašnjenja za:

- a) prekoračenja po računu počinje sa danom kada dužnik prekorači odobreni limit, kada izvrši isplatu sredstava sa transakcijskog računa bez pokrića ili kada mu je odobreni limit smanjen i niži je od trenutno iskorištenog iznosa, a njihov je iznos materijalno značajan. Pri tome, odobreni limit je svaki kreditni limit koji je banka odredila i o kojem je obavijestila dužnika;
- b) izloženosti po kreditnim karticama počinje sa danom na koji dospijeva obaveza plaćanja minimalnog dijela.

Status neizmirenja obaveza imaju i:

1. Svi klijenti D i E boniteta (bez obzira na kašnjenja);
2. Potraživanja od klijenta kod kojih se jedan ili više plasmana otplaćuje iz sekundarnih izvora (povrat vrše jemci).



b) Opis pristupa i metoda za utvrđivanje očekivanih kreditnih gubitaka za kreditni rizik

Obračun rezervacija za kreditne gubitke se vrši u skladu sa Metodologijom za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive i formiranje ispravke vrijednosti i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka u NLB Banci d.d., Sarajevo u skladu sa propisima Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Proces vrednovanja stavki finansijske aktive obuhvata:

- a) početno vrednovanje stavki finansijske aktive;
- b) naknadno vrednovanje stavki finansijske aktive po fer vrijednosti;
- c) naknadno vrednovanje stavki finansijske aktive po amortizovanom trošku;
- d) raspoređivanje stavki finansijske aktive u nivoe kreditnog rizika
- e) utvrđivanje očekivanih kreditnih gubitaka.

Banka priznaje očekivani kreditni gubitak za svu rizičnu aktivu i potencijalne obaveze u skladu sa MSFI 9. Ukoliko na datum izveštavanja, kreditni rizik rizične aktive i potencijalnih obaveza u skladu sa politikom nije značajno porastao od početnog priznavanja, Banka priznaje rezervisanja za gubitke u iznosu koji je jednak 12-mjesečnom očekivanom kreditnom gubitku (nivo kreditnog rizika – stage 1). Ukoliko je nakon početnog priznavanja došlo do značajnog povećanja rizika, Banka će izvršiti reklasifikaciju finansijskih sredstava i potencijalnih obaveza, u skladu sa Metodologijom, iz nivoa kreditnog rizika 2 u nivo kreditnog rizika 3, i priznati rezervisanja za gubitke koja su jednaka očekivanim kreditnim gubicima do isteka plasmana. Kada dođe do poboljšanja kreditnog rizika, rizična aktiva i potencijalne obaveze se ovom Metodologijom reklasifikuju ponovo u Stage 1 ili Stage 2. Banka priznaje očekivani kreditni gubitak za svu rizičnu aktivu i potencijalne obaveze u skladu sa MSFI 9. Za finansijska sredstva u nivoima kreditnog rizika 1 i 2 koja sadrže samo bilansnu komponentu, rezervisanja za gubitke su jednaka procijenjenim očekivanim kreditnim gubicima. Za finansijske instrumente koji sadrže i bilansne i vanbilansne stavke, procijenjeni očekivani kreditni gubitak se raspodjeljuje između rezervisanja za ECL na osnovu EAD-a:

$$ECL = (\text{bilansna izloženost} * PD * LGD) + ((\text{vanbilansna izloženost} * CCF) * PD * LGD)$$

Faktor kreditne konverzije (CCF) manji od 100% ima za posledicu relativno visoko pokriće bilansnih stavki ispravkama vrijednosti u odnosu na pokriće vanbilansnih stavki rezervisanjima.

Klasifikacija finansijskih instrumenata i vanbilansnih stavki po nivoima kreditnog rizika zavisi od:

- boniteta klijenta prilikom inicijalnog priznavanja;
- trenutnog boniteta potraživanja/klijenta (na datum izveštavanja);
- ukoliko se finansijski instrument nalazi na Listi za praćenje (engl. Watch List – WL ili Intensive Care List – ICL);
- restrukturiranog statusa finansijskog instrumenta i
- materijalno značajnih kašnjenja > 30 dana.

Bonitet jednoobrazno identifikuje visinu kreditnog rizika koji Banka preuzima. Bonitet implicitno odražava vjerovatnoću da će klijent postati default u roku od godinu dana (PD). Bonitetna klasifikacija zavisi od nekoliko faktora pa je stoga neophodno procjenjivati kako kvalitativne, tako i kvantitativne faktore. Kod kvantitativnih faktora su ključni pokazatelji bilansa stanja koji ukazuju na finansijsku stabilnost klijenta i njegovu sposobnost da otplaćuje obaveze, kao i kašnjenja klijenta u otplati obaveza prema Banci. Kvalitativni kriteriji dalje procjenjuju kreditni rizik klijenata u pogledu djelatnosti kojima se bave, kvalitete menadžmenta, odnosa sa kupcima, dobavljačima i drugo. Stoga, bonitet odražava kombinaciju svih faktora koji utiču na rizik klijenta; posljedično, odražava rizik industrije i promjene u mikro okruženju, itd. Bonitet reflektuje sve kvalitativne i kvantitativne informacije o klijentu i najadekvatniji je pokazatelj stepena rizičnosti koji takav klijent predstavlja ili povećanja stepena rizičnosti nakon inicijalnog priznavanja svakog pojedinačnog instrumenta. rizičnosti nakon inicijalnog priznavanja svakog pojedinačnog instrumenta. Kada su u pitanju fizička lica, klasifikacija klijenata je prvenstveno bazirana na kriteriju kašnjenja, ali se pogoršavanje uslova u pojedinim segmentima usljed makroekonomske situacije odražava na povećanje PD, što indirektno utiče na nivo ispravke vrijednosti i rezervacija. rizičnosti nakon inicijalnog priznavanja svakog pojedinačnog instrumenta.

Banka za performing i under-performing klijente, te non-performing klijente koji ne prelaze definisani prag materijalnosti vrši grupni obračun ispravke vrijednosti, dok se za non-performing klijente koji prelaze definisani prag materijalnosti vrši individualni obračun ispravke vrijednosti u skladu sa aktima koji regulišu ovu oblast.



U svrhu procjene LGD parametra Banka koristi kolateral HC (engl. haircut) na nivou svake vrste kolaterala i neosiguranu stopu oporavka (engl. Unsecured Recovery Rate – URR) na nivou svakog segmenta klijenta.

Banka uključuje informacije koje se odnose na budućnost kako u procjeni značajnog povećanja kreditnog rizika, tako i kod mjerenja očekivanog kreditnog gubitka (ECL-a). Razmatraju se informacije u budućnosti kao što su makroekonomski faktori i ekonomske prognoze.

Ponovni izračun svih parametara vrši se godišnje ili češće, ako se makro okruženje mijenja više nego što je bilo uključeno u prethodne prognoze, u tom slučaju svi parametri se preračunavaju prema novim prognozama.

Banka utvrđuje očekivani kreditni gubitak za izloženosti na individualnoj osnovi kao pozitivnu razliku između bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti i procijenjenih budućih novčanih tokova (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) tokom očekivanog vijeka trajanja stavke finansijske aktive diskontovanih efektivnom kamatnom stopom važećom na datum izvještavanja. Banka može koristiti više različitih scenarija (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) prilikom procjenjivanja izvjesnosti budućih novčanih tokova sa procentima vjerovatnoće njihovog ostvarenja. Banka utvrđuje očekivani kreditni gubitak za izloženosti na individualnoj osnovi kao pozitivnu razliku između bruto knjigovodstvene vrijednosti izloženosti i procijenjenih budućih novčanih tokova (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) tokom očekivanog vijeka trajanja stavke finansijske aktive diskontovanih efektivnom kamatnom stopom važećom na datum izvještavanja. Banka može koristiti više različitih scenarija (od operativnih prihoda i/ili realizacije kolaterala) prilikom procjenjivanja izvjesnosti budućih novčanih tokova sa procentima vjerovatnoće njihovog ostvarenja.

Procjena izvjesnosti ostvarenja budućih novčanih tokova od operativnih prihoda pri tome se mora zasnivati najmanje na:

- a) historijskim novčanim tokovima u periodu od najmanje šest posljednjih mjeseci;
- b) pouzdanoj dokumentovanosti budućih novčanih tokova;
- c) iskustvu Banke u naplati potraživanja od klijenata sa sličnim karakteristikama.

Procijenjeni naplativi iznos općenito odgovara iznosu izračunatom po sljedeće dvije metode:

- sadašnja vrijednost procijenjenih budućih novčanih tokova diskontirana prema efektivnoj kamatnoj stopi finansijske imovine;
- procjena naplativog iznosa kolateralizirane izloženosti odražava novčani tok koji može biti rezultat likvidacije kolaterala.



c) Ukupan iznos izloženosti banke nakon prilagodbe vrijednosti i rezervisanja, izuzimajući efekte tehnika smanjenja kreditnog rizika (neto izloženosti), kao i prosječni iznos neto izloženosti tokom perioda, po kategorijama izloženosti

000 KM

Ukupna i prosječna neto vrijednost izloženosti			
Red br.	Kategorija izloženosti	Neto vrijednost izloženosti na kraju perioda	Prosječna neto izloženost tokom perioda*
1	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	392.556	369.929
2	Izloženosti prema regionalnim vladama i lokalnim vlastima	122.705	120.575
3	Izloženosti prema tijelima javnog sektora	163	173
4	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0
5	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	14.798	9.368
6	Izloženosti prema institucijama	147.378	147.061
7	Izloženosti prema privrednim društvima	543.976	536.398
8	Izloženosti prema stanovništvu	720.733	711.784
9	Izloženosti obezbjedene hipotekama na nekretninama	490.343	486.848
10	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	17.489	17.800
11	Visokorizicne izloženosti	19.356	20.741
12	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica	0	0
13	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0
14	Izloženost u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0
15	Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja	119	119
16	Ostale izloženosti	95.919	98.316

*prosjeck kvartalnih stanja izloženosti u izvještajnoj godini

d) Geografska podjela izloženosti po značajnijim područjima i kategorijama izloženosti uz detaljniju razradu po potrebi

000 KM

Rbr.	Kategorija izloženosti	EU ZEMLJE	USA	OSTALE ZEMLJE (VAN EU)	KANTON SARAJEVO	TUZLANSKI KANTON	HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON	ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON	SREDNJOBOSANSKI KANTON	ZENIČKO-DOBROJSKI KANTON	UNSKO-SANSKI KANTON	KANTON POSAVSKI	BOSANSKOPODRINJSKI KANTON	KANTON 10	REPUBLIKA SRPSKA	BRČKO DISTRIKT	UKUPNO
1	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	91.534	0	0	301.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.556
2	Izloženosti prema regionalnim vladama i lokalnim vlastima	0	0	0	93.626	549	2.177	1	7.761	0	0	0	1	0	18.589	0	122.705
3	Izloženosti prema tijelima javnog sektora	0	0	0	0	155	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163
4	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	14.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.798
6	Izloženosti prema institucijama	129.264	396	2.179	4.364	1	362	0	0	0	0	0	0	0	10.813	0	147.378
7	Izloženosti prema privrednim društvima	4.424	0	0	104.218	140.627	84.502	70.099	21.613	39.678	16.581	25.325	2.972	6.659	9.429	17.848	543.976
8	Izloženosti prema stanovništvu	45	0	15	146.417	345.359	52.110	38.039	26.887	26.653	23.294	13.261	21.555	1.173	7.249	18.675	720.733
9	Izloženosti obezbjedene hipotekama na nekretninama	0	0	0	174.194	124.718	50.449	39.764	14.986	26.076	15.309	8.512	12.381	2.360	10.033	11.560	490.343
10	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	0	0	0	3.729	1.019	237	215	6.491	4.459	910	23	95	0	14	296	17.489
11	Visokorizicne izloženosti	0	0	0	15.261	0	0	0	4.095	0	0	0	0	0	0	0	19.356
12	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Izloženost u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja	91	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
16	Ostale izloženosti	0	0	0	95.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.919
	UKUPNO	240.157	396	2.194	938.790	612.430	189.946	148.118	74.073	104.627	56.095	47.121	37.004	10.192	56.127	48.378	2.565.536



e) Podjelu izloženosti prema vrsti djelatnosti i kategorijama izloženosti

000 KM

Rbr.	Kategorija izloženosti	1.1. A Poljoprivreda, lovništvo i ribarstvo	1.2. B Vudjenje rude i kamena	1.3. C Posađivačka industrija	1.4. D Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	1.5. E Posredni poslovi, uključujući trgovački poslovi, posredovanje u kupnji i prodaji nekretnosti, te djelatnosti ananije okoliša	1.6. F Gradivinarstvo	1.7. G Igarstvo na veliko i malo; popravak motornih vozila i mrodsala	1.8. H Prijevoz i skladištenje	1.9. I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane (hotele, restorani, ugostiteljske)	1.10. J Informacije i komunikacije	1.11. K Finansijske djelatnosti i djelatnosti osigurnja	1.12. L Poslovanje nekretnostima	1.13. M Strojne, znanstvene i tehničke djelatnosti	1.14. N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	1.15. O Javna uprava i obrana; obvezne socijalne osiguranje	1.16. P Obrazovanje	1.17. Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne zaštite	1.18. R Umjetnost, zabava i rekreacija	1.19. S Ostale uslužne djelatnosti	1.21. U Djelatnosti izvantrgovačkih organizacija i tipa	Ostale djelatnosti	Grand Total
1	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.023	0	0	0	91.534	0	0	0	0	0	0	392.556	
2	Izloženosti prema regionalnim vladama i lokalnim vlastima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.945	0	0	0	7.761	0	0	122.705	
3	Izloženosti prema tijelima javnog sektora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	12	0	62	0	59	0	0	163	
4	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.798	0	0	0	0	0	14.798	
6	Izloženosti prema institucijama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.378	
7	Izloženosti prema privrednim društvima	1.491	3.948	117.351	18.878	1.331	109.987	175.640	20.788	3.083	20.425	46.803	2.170	18.367	3.455	17	0	14	25	0	203	543.976	
8	Izloženosti prema stanovništvu	1.324	302	15.063	125	730	26.444	33.455	17.705	538	3.192	19	607	4.143	538	1	116	182	1.083	155	0	615.010	720.733
9	Izloženosti obezbjeđene hipotekama na nekretnostima	0	0	76.795	11.249	0	18.226	113.622	6.013	4.698	0	2.129	3.905	14.555	641	0	1.733	660	0	443	0	235.674	490.343
10	Izloženost u statusu nezimljenja obaveza	1	0	6.127	0	0	108	7.989	90	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3.170	17.489
11	Visokorizicne izloženosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.356
12	Izloženosti u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnim procjenom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Izloženost u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	119
16	Ostale izloženosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.919
	Ukupno	2.815	4.250	215.336	30.251	2.061	168.240	330.706	44.595	8.320	23.711	593.286	12.562	37.096	4.635	221.307	1.849	904	1.097	8.457	0	854.058	2.565.536

f) Preostali rok dospijea svih izloženosti i po kategorijama izloženosti

000 KM

Preostali rok do dospijeća svih izloženosti (neto vrijednost izloženosti)						
Rbr.	Kategorija izloženosti	<=1 god	>1<=5 god	>5 god	Nije navedeno dospijeće	Ukupno
1	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	386.987	5.570	0	0	392.556
2	Izloženosti prema regionalnim vladama i lokalnim vlastima	27.071	81.579	14.056	0	122.705
3	Izloženosti prema tijelima javnog sektora	127	37	0	0	163
4	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0	0
5	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	10.830	3.968	0	0	14.798
6	Izloženosti prema institucijama	136.275	11.104	0	0	147.378
7	Izloženosti prema privrednim društvima	274.289	182.435	87.252	0	543.976
8	Izloženosti prema stanovništvu	162.574	193.471	364.687	0	720.733
9	Izloženosti obezbjedene hipotekama na nekretninama	101.279	107.451	281.612	0	490.343
10	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	2.802	6.485	8.203	0	17.489
11	Visokorizicne izloženosti	0	19.356	0	0	19.356
12	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica	0	0	0	0	0
13	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0	0	0	0
14	Izloženost u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0	0
15	Izloženosti po osnovu vlasničkih ulaganja	119	0	0	0	119
16	Ostale izloženosti	32.145	0	0	63.775	95.919
	UKUPNO	1.134.497	611.455	755.810	63.775	2.565.536



g) Prema značajnoj privrednoj grani, iznos bruto izloženosti u statusu neizmirenja obaveza, bruto iznosu dospjelih nenaplaćenih potraživanja i bruto iznosu ostalih izloženosti sa pripadajućim ispravkama vrijednosti (rezervisanjima za očekivane kreditne gubitke)

000 KM

Izloženost prema značajnoj grani privrede							
Rbr	Grana djelatnosti	Izloženost u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženost u statusu neizmirenja obaveza	Iznos dospjelih nenaplaćenih potraživanja	Ispravka vrijednosti za dospjela nenaplaćena potraživanja	Izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženost koje nisu u statusu neizmirenja obaveza
1	Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov	273	272	279	273	2.861	46
2	Vađenje ruda i kamena	0	0	3	1	4.432	183
3	Prerađivačka industrija	6.875	748	1.692	493	212.352	3.143
4	Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija	-	-	8	0	30.739	488
5	Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodaranjem otpadom te djelatnosti sanacije okoliša	0	0	3	0	2.091	30
6	Građevinarstvo	131	23	99	11	169.795	1.663
7	Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala	17.480	9.491	13.638	9.487	325.720	3.003
8	Prijevoz i skladištenje	287	197	434	184	45.183	677
9	Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hoteljerstvo i ugostiteljstvo)	17	16	42	17	8.422	102
10	Informacije i komunikacije	6	4	57	11	24.280	571
11	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	0	0	403	72	594.402	1.116
12	Poslovanje nekretninama	0	0	34	0	12.785	223
13	Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti	2	1	4.125	42	37.437	342
14	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	38	38	46	38	4.696	61
15	Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje	0	0	68	5	222.956	1.650
16	Obrazovanje	0	0	2	0	1.868	19
17	Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi	8	8	9	8	916	12
18	Umjetnost, zabava i rekreacija	0	0	7	0	1.125	28
19	Ostale uslužne djelatnosti	1	1	16	1	8.658	201
20	Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela	-	-	0	0	0	0
21	Ostale djelatnosti	13.760	10.589	7.534	5.421	868.843	17.956
Ukupno		38.878	21.389	28.497	16.061	2.579.560	31.512

h) Prikaz promjena u ispravkama vrijednosti (rezervisanjima za očekivane kreditne gubitke) tokom izvještajnog perioda, koji uključuje početno stanje, promjene u toku izvještajnog perioda i završno stanje (u 000)

		Ispravke vrijednosti za izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Ispravke vrijednosti za izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja
1.	Početno stanje	20.645	28.792
2.	Nove ispravke vrijednosti tokom perioda	3.192	11.270
3.	Iznos umanjenja ispravki vrijednosti	-2.960	-8.038
4.	Završno stanje	20.877	32.024

Rizikom ponderisana aktiva (RWA)

Izračunavanje rizikom ponderisane aktive vrši se u skladu sa odredbama Odluke o izračunavanju kapitala.

Internim aktima Banke je regulisan proces upravljanja kolateralima kao i uslovi koji nekretnina mora ispunjavati da bi bila prihvaćena kao kvalitetan kolateral.



Depozit kao tehnika smanjenja kreditnog rizika se koristi pod uslovom da su ispunjeni uslovi predviđeni Odlukom o izračunavanju kapitala Banke prema jednostavnoj metodi finansijskog kolaterala, odnosno ukoliko je ročnost usklađena sa dospijećem plasmana koji on obezbjeđuje.

Kao instrument nematerijalne kreditne zaštite se koriste garancije Razvojne Banke, i to na način da se za 50% izloženosti koja je obezbjeđena garancijom Razvojne Banke primjenjuje ponder 0%, a za preostalih 50% primjenjuje se pripadajući ponder druge Ugovorne strane.

Za potrebe izračuna rizikom ponderisane aktive Banka koristi kreditne rating-e vanjske institucije za procjenu kreditnog rating-a Moody's i to za izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama, te za izloženosti prema institucijama.

Raspoređivanje izloženosti u odgovarajuće nivoe kreditnog kvaliteta vrši se na bazi rasporeda dodjeljenih ECAI rating-a u nivoe kreditnog kvaliteta kojima se dodjeljuju odgovarajući ponderi rizika.

U odnosu na prethodni period, u izboru odabranih ECAI ili ECA je došlo do promjene, odnosno Banka je početkom 2025 koristila kreditne rating-e vanjske institucije Fitch, nakon čega je kao priznatu agenciju odabrala Moody's.

Klasa izloženosti	1 ^[1]	2	3	4	5	6
Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	0% ^[2]	20%	50%	100%	100%	150%
Izloženosti prema institucijama - ročnost duža od tri mjeseca	20%	50%	50%	100%	100%	150%
Izloženosti prema institucijama - ročnost kraća od tri mjeseca	20%	20%	20%	50%	50%	150%

Raspoređivanje izloženosti u nivoe kreditnog kvaliteta

[1] Nivo kreditnog kvaliteta

[2] Ponder rizika

Iznos izloženosti prije i poslije korištenja kreditne zaštite za izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza i za izloženosti u statusu neizmirenja obaveza (u 000)

Neto vrijednost izloženosti prije i poslije korištenja kreditna zaštite					
Red br.	Kategorija izloženosti	Vrijednost neto izloženosti prije		Vrijednost neto izloženosti	
		Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza	Izloženosti koje nisu u statusu neizmirenja obaveza	Izloženosti u statusu neizmirenja obaveza
1	Izloženosti prema centralnim vladama i centralnim bankama	392.556	0	392.556	0
2	Izloženosti prema regionalnim vladama i lokalnim vlastima	122.705	0	141.642	0
3	Izloženosti prema tijelima javnog sektora	163	0	163	0
4	Izloženosti prema multilateralnim razvojnim bankama	0	0	0	0
5	Izloženosti prema međunarodnim organizacijama	14.798	0	14.798	0
6	Izloženosti prema institucijama	147.378	0	147.378	0
7	Izloženosti prema privrednim društvima	543.976	7.582	515.329	7.582
8	Izloženosti prema stanovništvu	720.733	9.907	715.838	9.907
9	Izloženosti obezbjeđene hipotekama na nekretninama	490.343	0	490.343	0
11	Visokorizicne izloženosti	17.489	0	17.489	0
12	Izloženost u obliku pokrivenih obveznica	19.356	0	19.356	0
13	Izloženosti prema institucijama i privrednim društvima sa kratkoročnom kreditnom procjenom	0	0	0	0
14	Izloženost u obliku udjela ili dionica u investicionim fondovima	0	0	0	0
15	Izloženosti po osnovu vlasnickih ulaganja	119	0	119	0
16	Ostale izloženosti	95.919	0	110.524	0



4. Podaci i informacije koje se odnose na zaštitne slojeve kapitala

Banka je dužna da objavljuje podatke odnosno informacije, koje se odnose na zahtjeve za održavanje zaštitnog sloja za očuvanje kapitala, dok se posebnim zakonskim i podzakonskim propisima ne propiše primjena ostalih zaštitnih slojeva u skladu sa odredbama Odluke o izračunavanju kapitala Banke.

Zaštitni sloj za očuvanje kapitala, Banka mora održavati u obliku redovnog osnovnog kapitala u iznosu od 2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku. Zaštitni sloj za očuvanje kapitala predstavlja dio redovnog osnovnog kapitala iznad propisanog minimuma od 6,75% ukupnog iznosa izloženosti riziku i ne može se koristiti za održavanje stope osnovnog i stope ukupnog kapitala.

Na osnovu obavljenog supervizorskog pregleda i procjene, Banci je utvrđen dodatni kapitalni zahtjev od 0,75%, što znači da bi Banka u svakom trenutku ispunjavala minimalne zahtjeve kapitala, dužna je da održava, odnosno ima zbir stavki koje se priznaju u redovni osnovni kapital najmanje u iznosu od 10,0% (7,5% + 2,5%) ukupnog iznosa izloženosti riziku (redovni osnovni kapital i najmanje zaštitni sloj za očuvanje kapitala) i stopu adekvatnosti kapitala najmanje u iznosu od 15,25% (12,75% + 2,5%) ukupnog iznosa izloženosti riziku. Pri tome u strukturi kapitala stopa adekvatnosti regulatornog kapitala ne može biti manja od 12,75% ukupnog iznosa izloženosti riziku. Navedeni dodatni zahtjevi se primjenjuju od 2022. godine. U toku 2025. godine nije bilo dodatnih kapitalnih zahtjeva.

Banka ispunjava zahtjev za propisani zaštitni sloj za očuvanje kapitala, što je prikazano u sljedećoj tabeli:

Stavka	Iznos (u 000)
Regulatorni kapital	245.256
Osnovni kapital	208.690
Redovni osnovni kapital	189.200
Dopunski kapital	36.566
Ukupan iznos izloženosti riziku	1.333.284
Zaštitni sloj za očuvanje kapitala (2,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku)	33.332
Redovni osnovni i osnovni kapital nakon izdvajanja za zaštitni sloj	155.868
Stopa osnovnog kapitala nakon izdvajanja za zaštitni sloj (min 9,75%)	11,69%
Stopa redovnog osnovnog kapitala nakon izdvajanja za zaštitni sloj (min 7,5%)	11,69%
Regulatorni kapital nakon izdvajanja za zaštitni sloj	211.924
Stopa regulatornog kapitala nakon izdvajanja za zaštitni sloj (min 12,75%)	14,43%

Zahtjev za kombinovani zaštitni sloj predstavlja redovni osnovni kapital (izražen procentualno u odnosu na ukupni iznos izloženosti riziku), koji je namijenjen ispunjavanju zahtjeva za zaštitnim slojem za očuvanje kapitala, uvećan za sljedeće zaštitne slojeve, u zavisnosti od toga šta je primjenjivo:

1. protuciklični zaštitni sloj specifičan za Banku;
2. zaštitni sloj za sistemski važnu Banku i
3. zaštitni sloj za sistemski rizik.

Agencija utvrđuje listu sistemski značajnih banaka u skladu sa Zakonom o bankama, pri čemu za istu može odrediti stopu zaštitnog sloja kapitala u visini od 0% do 2% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

5. Podaci i informacije koje se odnose na stopu finansijske poluge

U skladu sa članom 11. Odluke, Banka objavljuje podatke odnosno informacije o stopi finansijske poluge:

Stopa finansijske poluge izračunava se tako da se mjera kapitala Banke podijeli sa mjerom ukupne izloženosti Banke, te se izražava u postotku. Mjera kapitala je osnovni kapital Banke (Tier 1), a mjera ukupne izloženosti Banke je zbir vrijednosti izloženosti bilansnih i vanbilansnih stavki.



Banka je dužna da osigurava i održava stopu finansijske poluge u iznosu od najmanje 6%.

U tabeli ispod je prikazan izračun stope finansijske poluge Banke na 30.06.2025. godine:

Vrijednosti izloženosti	Iznos (u 000)
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 10% u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke	24.389
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 20% u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke	36.244
Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije od 50% u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke	35.654
Ostala imovina	2.071.986
(-) Iznos odbitnih stavki aktive – osnovni kapital – u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banaka	-2.867
Izloženosti stope finansijske poluge – u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banaka	2.165.406
Kapital	
Osnovni kapital – u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke	208.690
Stopa finansijske poluge	
Stopa finansijske poluge – u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke	9,64%

Stopa finansijske poluge iznosi 9,64% u odnosu na 31.12.2024. godine i povećana je za 0,45% (31.12.2024: 9,19%). Na povećanje stope finansijske poluge, najvećim dijelom, je uticalo povećanje iznosa izloženosti bilansnih stavki, od kojih su najznačajnije:

- Gotovina i gotovinski ekvivalenti i
- Kreditna potraživanja.

Rizik prekomjerne finansijske poluge je rizik koji proizlazi iz ranjivosti banke zbog finansijske poluge ili potencijalne finansijske poluge koji može dovesti do neželjenih izmjena njenog poslovnog plana, uključujući prisilnu prodaju imovine, što može rezultirati gubicima ili prilagodbom vrednovanja njene preostale imovine.

Upravljanje finansijskom polugom odnosi se na upravljanje kapitalom ili aktivom Banke.

Banka ima uspostavljen sistem praćenja i upravljanja kapitalom i aktivom Banke na način da je za ključne pokazatelje adekvatnosti kapitala uspostavila i limite kroz Risk Appetite, uključujući i limit za stopu finansijske poluge.

Na mjesečnoj osnovi se vrši izračun stope finansijske poluge, te se provjerava njena usklađenost sa definisanim limitima. U slučaju narušavanja pokazatelja adekvatnosti kapitala, Banka ima definisane mjere u sklopu Programa i politike za upravljanjem kapitalom, kao i u Planu oporavka Banke.

6. Podaci i informacije o ostalim stavkama podložnim brzom promjeni i onima kod kojih su zabilježene vrlo značajne promjene tokom izvještajnog perioda

U prvom polugodištu 2025. godine, Banka je sa NLB d.d. Ljubljana zaključila ugovor o subordinisanom kreditu, koji ima karakteristike instrumenta kapitala. Iznos instrumenta je iskazan u okviru dodatnog osnovnog kapitala u okviru tačke 2. Podaci i informacije koje se odnose na regulatorni kapital.

Na osnovu člana 18. stava (7) Odluke o objavljivanju podataka i informacija banke Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/21), Uprava i Nadzorni Odbor NLB Banke d.d., Sarajevo daju slijedeću:

According to Article 18, paragraph (7) of the Decision on publishing data and information of the bank issued by Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette of the Federation of BiH", No. 39/21), Management and Supervisory Board of NLB Banka d.d., Sarajevo give the following:

IZJAVU

Kojom potvrđuju da su objave u Izvještaju o objavljivanju podataka i informacija NLB Banke d.d., Sarajevo na dan 30.06.2025. godine, pripremljene u skladu sa odredbama „Odluke o objavljivanju podataka i informacija banke” i propisima koji regulišu kapitalne zahtjeve, upravljanje rizicima i proces internih kontrola na nivou NLB Banke d.d., Sarajevo.

Ova izjava je sastavni dio Izvještaja o objavljivanju podataka i informacija NLB Banke d.d., Sarajevo na dan 30.06.2025. godinu.

Sarajevo/Ljubljana, 4.11.2025. godine.

STATEMENT

Confirming that the announcements in the Report on disclosure of data and information of NLB Banka dd, Sarajevo on 6/30/2025, are prepared in accordance to the provisions of the „Decision on publishing data and information of the bank “, as well as in accordance with regulations related to capital requirements, risk management and internal control process, applicable to NLB Banka dd, Sarajevo.

This statement is an integral part of the Report on publishing data and information of NLB Banka d.d., Sarajevo on 6/30/2025.

Sarajevo/Ljubljana, November 4, 2025


Lidija Žigić,
Predsjednica Uprave/CEO
NLB Banka d.d., Sarajevo




Peter Andreas Burkhardt
Predsjednik Nadzornog odbora/Chairman of
Supervisory Board
NLB Banka d.d., Sarajevo